

Vuk'uzenzele



Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English / Tshivenda

May 2020 Edition 1


**Our heroes
on the
COVID-19
Frontline**

Page 5



**Healthcare
workers to
screen people
at their homes**

Page 11



COVID-19: SA's eight-stage plan

Allison Cooper

Government's novel coronavirus (COVID-19) interventions, especially the national lockdown, have been successful in slowing down the disease's spread.

This is according to South African epidemiologist and infectious diseases specialist Professor Salim Abdool Karim, who is also the chairman of the Ministerial Advisory Group on COVID-19.

At a briefing held with Health Minister Zweli Mkhize recently, Professor Karim

presented an overview of the epidemic, its early trajectory and the country's eight-stage plan for tackling the virus.

On a positive note, said Professor Karim, the lockdown has bought us time. "We cannot end lockdown abruptly. It will undo all we have achieved."

Professor Karim said the world's first cases of COVID-19 probably occurred in November 2019, but the first reported case was on 19 December in Wuhan, China.

"In the short four months that we've known about the virus, we have seen it go from a small outbreak to a

situation where we have just over 1.8 million people infected," says Professor Karim.

"When a country reaches 100 cases, the epidemic grows at a rapid rate – what we call an exponential curve – that reflects the high number of new infections that occur almost daily. When you have this exponential curve and new cases increase rapidly, people need medical care and the medical system gets overwhelmed," he said.

South Africa was entering an exponential curve before lockdown. On 26 March the country began to see a decline in cases. Following this, it reached a plateau, where it was seeing a similar number of cases every day – between 60 and 70.

This is a very different situation to other countries. "No other country has been able to reach a stage where you get that kind of plateau," said Professor Karim.

Why is SA different?

There are three possible reasons why South Africa's path is different.

The first is that we could

• Cont page 2



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

Tshedimosetso House:
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 0083

f Vuk'uzenzele

t @VukuzenzeleNews

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za

Tel: (+27) 12 473 0353

FREE COPY NOT FOR SALE



"ZWAZWINO NDI TSHIFHINGA TSHA URI ROTHE RI SHUMISANE, RI TSHI HULISA VHO NELSON MANDELA, U ITELA U FHATA, AFRIKA TSHIPEMBE LA KHWINÈ KHA VHO THÈ."

Muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa

#SendMe

KHA VHA ITE URI VHUMATSHETO HAVHO VHU SHUME KHWINE
RI GUDA KHA VHO MADIBA



Thusedzo ya vhadzulapo vhashu vha sa koni u di tsireledza



Mashango manzhi u mona na liphasi a kha nyiledzo dza u tshimbila nga n̄wambo wa khoronavairasi a tshi khou itela u tshidza matshilo a vhatu vha. Ro ita zwenezwo na kha shango l̄ashu, fhedzi zwa nyiledzo dza u tshimbila kha riñe zwo dzumbulula zwithu zwi vha sa koni u di tsireledza kha.

A hu na vhuñungu vhuñulu vhu fanaho na uho ha vhabebi vhuñulu vha sa koni u di tsireledza kha.

A hu nga vhi na khañulo i si kwayo vhabebi vhuñulu vha sa koni u di tsireledza kha.

Ndi zwone, izwi ndi zwithu zwi sa thivhelei zwo vhangwaho nga diñhazwakale ya tshaya ndingano nahone yo tshinyadzaho vhabebi. Fhedzi hu na ngafhadzo dza u balelwa huhulu kha tshishavha tshashu tshe kale tsha vha tshi kha khethululo nga lukanda. Nyiledzo dza u tshimbila dzi angaredza ho shango l̄othe ho sedzwa khoronavairasi dzo ñanisa zwihulusa thaidzo ye ya vha i hone u bva kale.

Kha vhege dzo fhiraho, ro vha ro livhana na zwifhauwo zwi vha sa koni u di tsireledza kha.

Ro dovha hafhu ra tea u livhana na mavharivhari a sa ñanganedzei nahone a vhañalo. Mavundu a tshivhalo o ñanganedza mivhigo ya uri vhatu vha sa koni u di tsireledza kha.

vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha. vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha. vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

Arali ha wanala hu na zwi fareaho vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

U bviswa ha mulevho wa tshiiimo tsha tshivo tsha lushaka na khombetshedzo ya nyiledzo dza u tshimbila kha shango l̄othe ro dzhena kha nyimele ye ra vha ri sa athu i tshenzhema. Afrika Tshipembe l̄o vha l̄i sa athu vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

Ro mbo tea u shuma nga u ñanganedza kha. vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

Naho zwo ralo, mbadelo ya mindende yo tshimbila zwavhuñi, nahone nga murahu ha khaedu dza zwa thekhiniki dza tshivhalo, sisteme ya khovhekanyo ya zwiñiwa i khou dzudzanywa.

Khombetshedzo ya nyiledzo dza u tshimbila kha shango l̄othe kha ñivhadzo yo itwaho nha tshifhinga tshiluku zwo bveledza khaedu nnzhi. Ro mbo tea u ela ndivhanele ya phindulo ya lushaka na vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

hulu ha nyiledzo dzine ra tea u dzisita.

Ro fhedzisela ro nanga u wela kha sia l̄ine l̄a ri vhefa fhethu havhuñi. Sa zwe l̄ikumedza nga vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

Ro tea u sedza u kwamea ha ikonomi yo no vha salah kha tshifhinga tshipfufhi na tshilapfu, nahone u kwamea ha tshinyadzo khulu iyi kha matshilo a dzimilioni dza vhatu.

Ri tea u sedza uri vhege dza u valelwa mahayani zwi amba mini kha vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

Khabinethe i do khunyeledza mutevhe wa maga u fhindula mvedezo dza nyiledzo dza u tshimbila kha matshilo a vhatu vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

Vhashumisani vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

Kha vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

Ri do gonyisa ñetshedzo ya vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

Naho zwa nyiledzo dza u tshimbila kha shango l̄othe zwa fheliswa, mvedezo yayo i do dzulela u tshenzhewa lwa tshifhinga.

Avho vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

Thikhedzo ya zwiñiwa ndi maga a shishi a tshifhinga tshipfufhi. Zwi do tea u ñanganedza na thandululo dzo khwañhaho dzine dza do thusa vhadzulapo vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

Ndi tama u livhuwa vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

U fhelisa ñdala a si nyito ya vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

Ri vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

Sa muvhoso ri do ñetshedza mafhingo thwii nga ñdala ya u dzhenelala ine ra khou i dzha kha u tsireledza vhadzulapo vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

Kha vhabebi vha sa koni u di tsireledza kha.

MASWA-MASWA A COVID-19

Thikhedzo ya mabindu maṭuku nga tshifhinga tsha COVID-19

THIMATHIMO na mutsiko wa zwa masheleni u re kha vhabindudzi na vhoramabindu vhatuku nga nwambo wa dwadze ja khoronavairasi lo monaho lifhasi lothe zwi khou fhungudzwa zwiṭuku nga vhunzhi ha zwikimu zwa thikhedzo zwa phuraivethe na zwa nnyi na nnyi.



Vho Dale Hes

Vhoramabindu vhatuku na vharengisi zwavho ndi vhañwe vha vhatu vha Afrika Tshipembe vho kwameaho vhukuma nga zwa nyiledzo dza u tshimbila. U itela uri vha pfuke kha tshifhinga itsi tshi kondaho, vhoramabindu avha vha nga vhuelwa nga u shela mulenzhe ho vhalaho hune muvhuso wo hu ita u itela u vha thusa.

Tshikwama tsha SMME tsha Thađulo ya Tshikolodo

Nga nwambo wa ndivhadzo ya nyiledzo dza u tshimbila, Muhasho wa Mveledziso ya Mabindu Maṭuku wo mbo di

ita uri tshikwama tsha ndiliso ya zwikolo tshi vhe hone nga u ḥavhanya u itela mabindu maṭuku e a kwamea lu si lwavhuđi nga dwadze ja COVID-19.

Masheleni a padaho R500 miljoni o swikelewa nga kha tshikwama tshire mabindu a vhukati na maṭuku a nga ita khumbelo khatsho ho shumiswa maitele a u ita khumbelo a kha inthanethe.

Haya ndi maga ane a tea u tevhedzelwa:

- Bindu ḥavho li tea u vha lo nwaliswa kha phothala ya Afrika Tshipembe ya SMME. Arali vha sa athu diñwalisa, vha tea u ya kha www.smmesa.gov.za vha diñwalisa.
- Musi u diñwalisa havho ho khunyelela, vha nga ita khumbelo kha Tshikwama tsha Thađulo ya

Tshikolodo tsha COVID-19 SMME. Vha nga wana fomo ya khumbelo kha webusaiti ya Muhasho wa Mveledziso ya Mabindu Maṭuku.

- Arali vha swikela ḥodea dzothe (dzi ngaho sa uribindu ḥavho li fanela u vha li tshi badela muthelo na uru li tea u vha li tshi langwa tshothe nga vhatu vha Afrika Tshipembe), mbadelo dza ḥađulo dici do bade-lwa kha muiit wa khumblelo o tendelwaho kha mađuvha a u shuma a 12. Arali vha na bindu ḥitku, zwo ralo Zhendedzi ja Mveledziso ya Mabindu Maṭuku li hone u thusa vhone u ita khumbelo kha tshikim tsha ḥađulo ya tshikolodo. Khumbelo ya thusedzo i tea u imejliwa kha debtrelief@seda.org.za.

Tshikwama tsha Phindulo ya u ima kha Vhuthihi

Muphuresidente Vho Cyril Ramaphosa vho ḥivhadza u rwelwa ḥari ha Tshikwama tsha Phindulo ya u ima kha Vhuthihi, tshe tsha wana R150 miljoni ya u thoma kha muvhuso. Tshikwama tshi tendela madzangano na muthu nga eṭhe u lambedza kha vhudidini ha shango nga vhuphara ha u tikedza mabindu maṭuku na vhudidini ha phindulo ya COVID-19.

Kha vhege mbili dza tshikwama dza u thoma, ho lambedza masheleni a fhiraho R2 biljoni, ane a do livhiswa kha vhudidini ha ḥađulo.

Thikhedzo ya zwiphaza

Muhasho wo ḥalusa khaedu dzo khethaeho dze dwadze ja ita kha avho vha shumaho kha sekithara zwadzo. Kha hezwi zwithu, Ministra wa Mveledziso ya Mabindu Maṭuku Vho Khumbudzo Ntshavheni vho bvisa vho mahumbulwa a u tikedza vhatu vha shumaho kha sekithara idzi.

Izwi zwi katela tshikim tsha thikhedzo tshi ḥiimisela kha zwiphaza.

Ministra vho ḥalutshedza uri: "thikhedzo ya zwiphaza i do katela vhułumani ho ḥiimisela kha, mađa a u rengna u rengna zwithu nga guṭe nga kha raholosela o dzulaho o topolwa na o dzulaho o tendelwa."

Thikhedzo iyi i do tendela zwiphaza zwi tshi swikela thundu dzine zwa nga dzi rengisa. Ministra Vho Ntshavheni vho ḥadzisa zwauri

tshikim tshi do netshedza hafhu tshikolodo kha vha vha zwiphaza, u itela uri vha swikele masheleni a ḥodeaho kha u renga tshiđoko.

"Izwi zwi do tevhelwa nga netshedzo ya tshikolodo u itela uri vha vha zwiphaza vha di renga vha tshi isa phanda, na nga murahu ha musi dwadze ja COVID-19 lo no fhira."

Muhasho u do netshedza hafhu ngeletshedzo dza uri vha nga tshimbida hani mavhengele avho nga ndila i bveledzaho.

Vho Ntshavheni vho ambauri: "ri khou vha tikedza hafhu na nga thikhedzo ya ndangulo ya bindu ngauri ri a zwi ḥivha zwauri hu na thaidzo kha vha zwiphaza musi vha tshi tshimbida mabindu avho uri a vhe a bindudzaho."

U thusa vharengisi zwavho

Muhasho u khou shuma hafhu kha u sika mahumbulwa ane a do netshedza ndiliso kha mbuelo ya vharengisi zwavho vhe vha xeletwa nga mbuelo nga nwambo wa khakhathi.

Mabindu zwao nao o te-wavho nga u wana thikhedzo ya Tshikwama tsha Thađulo ya Tshikolodo tsha SMME fhedzi a tea u diñwalisa kha muhasho nga ndila i fanaho na ya mabindu maṭuku.

U wana mafhungo nga ha ḥađulo ya masheleni a mabindu maṭuku, kha vha lidzele 0860 663 7867.